

2.

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU AMANDMANA NA MONTREALSKI PROTOKOL O SUPSTANCAMA KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ

("Službeni list Crne Gore - Međunarodni ugovori", br. 001/19 od 24.01.2019)

Proglašavam ZAKON O POTVRĐIVANJU AMANDMANA NA MONTREALSKI PROTOKOL O SUPSTANCAMA KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ" koji je donijela Skupština Crne Gore 26. saziva, na Osmoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2018. godini, dana 28. decembra 2018. godine.

Broj: 01-1972/2

Podgorica, 31.12.2018. godine

Predsjednik Crne Gore

Milo Đukanović, s.r.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 17 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 26. saziva, na Osmoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2018. godini, dana 28. decembra 2018. godine, donijela je

ZAKON

O POTVRĐIVANJU AMANDMANA NA MONTREALSKI PROTOKOL O SUPSTANCAMA KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ

Član 1

Potvrđuje se Amandman na Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač, usvojen u Kigaliju 15. oktobra 2016. godine, u originalu na arapskom, kineskom, engleskom, francuskom, ruskom i španskom jeziku.

Član 2

Tekst Amandmana na Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač iz člana 1 ovog zakona, u originalu na engleskom i u prevodu na crnogorski jezik glasi:

NAPOMENA IZDAVAČA:

Priloge koji su sastavni dio ovog propisa možete pogledati ovdje.

AMANDMAN

NA MONTREALSKI PROTOKOL O SUPSTANCAMA KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ

Član I: Amandman

Član 1, stav 4

U članu 1 stav 4 Protokola riječi:

"aneks C ili aneks E" zamjenjuju se riječima:

"aneks C, aneks E ili aneks F"

Član 2, stav 5

U članu 2 stav 5 Protokola riječi:

"i član 2H"

zamjenjuju se riječima:

"članovi 2H i 2J"

Član 2, stav 8 (a), stav 9 (a) i stav 11

U članu 2 stav 8 (a) i stav 11 Protokola, riječi:

"članovima 2A do 2I" zamjenjuju se riječima:

"članovima 2A do 2J"

Na kraju člana 2 stav 8 podstav (a) Protokola dodaju se riječi:

"Svaki takav sporazum može se proširiti da obuhvati obaveze poštovanja potrošnje ili proizvodnje u skladu sa članom 2J pod uslovom da ukupni kombinovani obračunski nivo potrošnje ili proizvodnje Strana ne prelazi nivo koji se zahtijevaju članom 2J."

U članu 2 stav 9 podstav (a)(i) Protokola, nakon riječi "koje korekcije;" briše se: "i"

Član 2 stav 9 podstav (a) (ii) Protokola se prenumerise kao član 2 stav 9 podstav (a) (iii).

Sljedeće se dodaje kao član 2 stav 9 podstav (a) (ii) Protokola:

"da li da se vrše korekcije u potencijalima globalnog zagrijavanja koji se navode u Grupi I Aneksa A, Aneksa C i Aneksa F i, ako je to potrebno, koje korekcije, i"

Član 2J

Sljedeći član se dodaje nakon člana 2I Protokola:

"Član 2J: Fluorouglovodnici

1. Svaka Strana će obezbijediti da u dvanaestomjesečnom periodu koji počinje 1. januara 2019. godine, i u svakom dvanaestomjesečnom periodu nakon toga, njen obračunski nivo potrošnje kontrolisanih supstanci iz Aneksa F, izražen kao ekvivalent CO₂, ne prelazi procenat predviđen za dati period naveden u podstavovima (a) do (e) u nastavku, godišnjeg prosjeka njenog obračunskog nivoa potrošnje kontrolisanih supstanci iz Aneksa F za 2011., 2012. i 2013. godinu plus 15% njenog obračunskog nivoa potrošnje kontrolisanih supstanci iz Grupe I Aneksa C kako je to predviđeno članom 2F stav 1, izraženo u ekvivalentima CO₂:

(a) 2019. do 2023.: 90 %

(b) 2024. do 2028.: 60 %

(c) 2029. do 2033.: 30 %

(d) 2034. do 2035.: 20 %

(e) 2036. i nadalje: 15 %

2. Ne dovodeći u pitanje stav 1 ovog člana, Strane mogu da odluče da će neka strana obezbijediti da u dvanaestomjesečnom periodu koji počinje 1. januara 2020. godine, i u svakom dvanaestomjesečnom periodu nakon toga, njen obračunski nivo potrošnje kontrolisanih supstanci iz Aneksa F, izražen kao ekvivalent CO₂, ne prelazi procenat predviđen za dati period naveden u podstavovima (a) do (e) u nastavku, godišnjeg prosjeka njenog obračunskog nivoa potrošnje kontrolisanih supstanci iz Aneksa F za 2011., 2012. i 2013. godinu plus 25% njenog obračunskog nivoa potrošnje kontrolisanih supstanci iz Grupe I Aneksa C kako je to predviđeno članom 2F stav 1, izraženo u ekvivalentima CO₂:

(a) 2020. do 2024.: 95 %

(b) 2025. do 2028.: 65 %

(c) 2029. do 2033.: 30 %

(d) 2034. do 2035.: 20 %

(e) 2036. i nadalje: 15 %

3. Svaka Strana koja proizvodi kontrolisane supstance iz Aneksa F će obezbijediti da u dvanaestomjesečnom periodu koji počinje 1. januara 2019. godine, i u svakom dvanaestomjesečnom periodu nakon toga, njen obračunski nivo proizvodnje kontrolisanih supstanci iz Aneksa F, izražen kao ekvivalent CO₂, ne prelazi procenat predviđen za dati period naveden u podstavovima (a) do (e) u nastavku, godišnjeg prosjeka njenog obračunskog nivoa proizvodnje kontrolisanih supstanci iz Aneksa F za 2011., 2012. i 2013. godinu plus 15% njenog obračunskog nivoa potrošnje kontrolisanih supstanci iz Grupe I Aneksa C kako je to predviđeno članom 2F stav 2, izraženo u ekvivalentima CO₂:

(a) 2019. do 2023.: 90 %

(b) 2024. do 2028.: 60 %

(c) 2029. do 2033.: 30 %

(d) 2034. do 2035.: 20 %

(e) 2036. i nadalje: 15 %

4. Ne dovodeći u pitanje stav 3 ovog člana, Strane mogu da odluče da će neka Strana koja proizvodi kontrolisane supstance obezbijediti da u dvanaestomjesečnom periodu koji počinje 1. januara 2020. godine, i u svakom dvanaestomjesečnom periodu nakon toga, njen obračunski nivo proizvodnje kontrolisanih supstanci iz Aneksa F, izražen kao ekvivalent CO₂, ne prelazi procenat predviđen za dati period naveden u podstavovima (a) do (e) u nastavku, godišnjeg prosjeka njenog obračunskog nivoa proizvodnje kontrolisanih supstanci iz Aneksa F za 2011., 2012. i 2013. godinu plus 25% njenog obračunskog nivoa proizvodnje kontrolisanih supstanci iz Grupe I Aneksa C kako je to predviđeno članom 2F stav 1, izraženo u ekvivalentima CO₂:
- (a) 2020. do 2024.: 95 %
 - (b) 2025. do 2028.: 65 %
 - (c) 2029. do 2033.: 30 %
 - (d) 2034. do 2035.: 20 %
 - (e) 2036. i nadalje: 15 %
5. Stavovi 1 do 4 ovog člana se primjenjuju izuzev u mjeri u kojoj Strane odluče da dozvole nivo proizvodnje ili potrošnje koja je neophodna da se zadovolje upotrebe za koje su Strane dogovorile da su izuzete upotrebe.
6. Svaka Strana koja proizvodi supstance iz Grupe I Aneksa C ili iz Aneksa F će obezbijediti da za dvanaestomjesečni period koji počinje 1. januara 2020. godine, i u svakom dvanaestomjesečnom periodu nakon toga, emisije supstanci iz Grupe II Aneksa F koje se stvaraju u svakom proizvodnom pogonu koji proizvodi supstance iz Grupe I Aneksa C ili iz Aneksa F budu uništene u najvećoj praktično izvodljivoj mjeri uz korišćenje tehnologije koju su odobrile Strane u istom dvanaestomjesečnom periodu.
7. Svaka Strana će obezbijediti da svako uništavanje supstanci iz Grupe II Aneksa F koje se stvaraju u pogonima koji proizvode supstance iz Grupe I Aneksa C ili iz Aneksa F se odvija samo uz upotrebu tehnologija koje su odobrile Strane.

Član 3

Preambula člana 3 Protokola zamjenjuje se sljedećim:

- "1. U smislu čl. 2, 2A do 2J i 5, svaka Strana će, za svaku grupu supstanci iz Aneksa A, Aneksa B, Aneksa C, Aneksa E ili Aneksa F, utvrditi svoje obračunske nivoe:"

Poslije zareza na kraju člana 3 podstav (a) (i) Protokola dodaju se riječi: "osim ako nije drugačije navedeno u stavu 2"

Sljedeći tekst se dodaje na kraj člana 3 Protokola: ", i

- (d) emisije supstanci iz Grupe II Aneksa F koje se stvaraju u svakom pogonu koji proizvodi supstance iz Grupe I Aneksa C ili iz Aneksa F uključivanjem, između ostalog, količina emitovanih iz opreme koja curi, procesnih ventila i uređaja za uništavanje, ali ne uključujući količine sakupljene radi upotrebe, uništavanja ili skladištenja.
2. Kada se izračunavaju nivoi, izraženi kao ekvivalent CO₂, proizvodnje, potrošnje, uvoza, izvoza i emisija supstanci iz Aneksa F i iz Grupe I Aneksa C, u smislu čl. 2J, čl. 2 stav 5 i
- čl. 3 stav 1 (d), svaka Strana će koristiti potencijale globalnog zagrijavanja za te supstance navedene u Grupi I Aneksa A, Aneksu C i Aneksu F."

Član 4, stav 1 sept

Sljedeći tekst se dodaje nakon stava 1 sex u članu 4 Protokola:

"1 sept. Stupanjem na snagu ovog stava, svaka Strana će zabraniti uvoz kontrolisanih supstanci iz Aneksa F iz bilo koje države koja nije potpisnica ovog Protokola."

Član 4, stav 2 sept

Sljedeći tekst se dodaje nakon stava 2 sex u članu 4 Protokola:

"2 sept. Stupanjem na snagu ovog stava, svaka Strana će zabraniti izvoz kontrolisanih supstanci iz Aneksa F u bilo koju državu koja nije potpisnica ovog Protokola."

Član 4, stavovi 5, 6 i 7

U članu 4 stavovi 5,6 i 7 Protokola riječi: "Aneksa A, B, C i E" se zamjenjuju riječima: "Aneksa A, B, C, E i F"

Član 4, stav 8

U članu 4 stav 8 Protokola riječi: "članove 2A do 2I" se zamjenjuju riječima: "članove 2A do 2J"

Član 4B

U članu 4B nakon stava 2 Protokola dodaje se sljedeći stav:

"2 bis. Svaka Strana će, do 1. januara 2019. godine ili u okviru tri mjeseca od stupanja na snagu, za nju, ovog stava, ustanoviti i primijeniti sistem za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz novih, korišćenih, recikliranih ili

obnovljenih kontrolisanih supstanci iz Aneksa F. Svaka strana koja postupa u skladu sa članom 5 stav 1 koja zaključuje da nije u stanju da ustanovi i primijeni takav sistem do 1. januara 2019. godine može da odloži te aktivnosti do 1. januara 2021. godine."

Član 5

U članu 5 stav 4 Protokola riječ: "2I"

zamjenjuje se riječju: "2J"

U članu 5 stavovi 5 i 6 Protokola, riječi: "članu 2I"

zamjenjuju se riječima: "članovima 2I i 2J"

U članu 5 stav 5 Protokola, prije riječi: "svim kontrolnim mjerama"

dodaje se riječ: "sa"

Sljedeći stav se dodaje članu 5 Protokola nakon stava 8 ter: "8 qua

(a) Svaka Strana koja postupa u skladu sa stavom 1 ovog člana, zavisno od eventualnih prilagođavanja učinjenih vezano za kontrolne mjere u članu 2J u skladu sa članom 2 stav 9, ima pravo da odloži svoje ispunjavanje kontrolnih mjera predviđenih podstavovima (a) do (e) stava 1 člana 2J i podstavovima (a) do (e) stava 3 člana 2J i da modifikuje te mjere kako slijedi:

(i) 2024. do 2028.: 100 %

(ii) 2029. do 2034.: 90 %

(iii) 2035. do 2039.: 70 %

(iv) 2040. do 2044.: 50 %

(v) 2045. i nadalje: 20 %

(b) Ne dovodeći u pitanje prethodni podstav (a), Strane mogu da odluče da neka Strana koja postupa u skladu sa stavom 1 ovog člana, zavisno od eventualnih prilagođavanja učinjenih vezano za kontrolne mjere u članu 2J u skladu sa članom 2 stav 9, ima pravo da odloži svoje ispunjavanje kontrolnih mjera predviđenih podstavovima (a) do (e) stava 1 člana 2J i podstavovima (a) do (e) stava 3 člana 2J i da modifikuje te mjere kako slijedi:

(i) 2028. do 2031.: 100 %

(ii) 2032. do 2036.: 90 %

(iii) 2037. do 2041.: 80 %

(iv) 2042. do 2046.: 70 %

(vi) 2047. i nadalje: 15 %

(c) Svaka Strana koja postupa u skladu sa stavom 1 ovog člana, u svrhu obračuna svoje osnovne potrošnje u skladu sa članom 2J, ima pravo da koristi prosjek svojih obračunskih nivoa potrošnje kontrolisanih supstanci iz Aneksa F za 2020, 2021. i 2022. godinu, plus 65% svoje osnovne potrošnje kontrolisanih supstanci iz Grupe I Aneksa C kako je to predviđeno stavom 8 ter ovog člana.

(d) Ne dovodeći u pitanje prethodni podstav (c), Strane mogu da odluče da neka Strana koja postupa u skladu sa stavom 1 ovog člana, u svrhu obračuna svoje osnovne potrošnje kontrolisanih supstanci iz člana 2J ima pravo da koristi prosjek svog obračunskog nivoa potrošnje kontrolisanih supstanci iz Aneksa F za 2024., 2025. i 2026. godinu, plus 65% svoje osnovne potrošnje kontrolisanih supstanci iz Grupe I Aneksa C kako je to predviđeno stavom 8 ter ovog člana.

(e) Svaka Strana koja postupa u skladu sa stavom 1 ovog člana i koja proizvodi kontrolisane supstance iz Aneksa F, u svrhu obračuna svoje osnovne proizvodnje u skladu sa članom 2J, ima pravo da koristi prosjek svog obračunskog nivoa proizvodnje kontrolisanih supstanci po Aneksu F za 2020., 2021. i 2022. godinu, plus 65% svoje osnovne proizvodnje kontrolisanih supstanci iz Grupe I Aneksa C kako je to predviđeno stavom 8 ter ovog člana.

(f) Ne dovodeći u pitanje prethodni podstav (e), Strane mogu da odluče da neka Strana koja postupa u skladu sa stavom 1 ovog člana i koja proizvodi kontrolisane supstance iz Aneksa F, u svrhu obračuna svoje osnovne proizvodnje iz člana 2J ima pravo da koristi prosjek svog obračunskog nivoa proizvodnje kontrolisanih supstanci iz Aneksa F za 2024., 2025. i 2026. godinu, plus 65% svoje osnovne proizvodnje kontrolisanih supstanci iz Grupe I Aneksa C kako je to predviđeno stavom 8 ter ovog člana.

(g) Podstavovi (a) do (f) ovog stava primjenjuju se na obračunske nivoe proizvodnje i potrošnje izuzev u mjeri u kojoj se primjenjuje izuzeće za visoke ambijentalne temperature na osnovu kriterijuma o kojima su Strane odlučile."

Član 6

U članu 6 Protokola, riječi: "članovima 2A do 2I" zamjenjuju se riječima: "članovima 2A do 2J"

Član 7, stavovi 2, 3 i 3 ter

Sljedeća alineja se dodaje nakon alineje koja glasi "- iz Aneksa E, za 1991. godinu," u članu 7 stav 2 Protokola:
"- iz Aneksa F, za godine od 2011. do 2013., izuzev za Strane koje postupaju u skladu sa članom 5 stav 1 koje će takve podatke dostaviti za godine od 2020. do 2022., ali će one Strane koje postupaju u skladu sa članom 5 stav 1 na koje se primjenjuju podstavovi (d) i (f) stava 8 qua člana 5 dostaviti takve podatke za godine 2024. do 2026.;"

U članu 7 stavovi 2 i 3 Protokola, riječi: "C i E"

se zamjenjuju riječima: "C, E i F"

U članu 7 Protokola, nakon stava 3 bis dodaje se sljedeći stav:

"3 ter. Svaka Strana će dostaviti Sekretarijatu statističke podatke o svojim godišnjim emisijama kontrolisanih supstanci iz Grupe II Aneksa F po svakom pogonu u skladu sa članom 3 stav 1 (d) Protokola."

Član 7, stav 4

U članu 7 stav 4, nakon riječi:

"statističkim podacima o" i "dostavi podatke o" dodaje se riječ:
"proizvodnji,"

Član 10, stav 1

U članu 10 stav 1 Protokola, riječi: "i član 2I"

zamjenjuje se sa: ", član 2I i član 2J"

Sljedeći tekst se dodaje na kraju člana 10 stav 1 Protokola:

"Kada Strana koja postupa u skladu sa članom 5 stav 1 odluči da iskoristi bilo koji drugi finansijski mehanizam koji bi mogao dovesti do pokrivanja bilo kog dijela njenih dogovorenih rastućih troškova, taj dio neće biti pokriven finansijskim mehanizmom predviđenim članom 10 ovog Protokola."

Član 17

U članu 17 Protokola, riječi: "članovima 2A do 2I"

se zamjenjuju riječima: "članovima 2A do 2J"

Aneks A

Naredna tabela zamjenjuje tabelu za Grupu I u Aneksu A Protokola:

Grupa	Supstanca	Potencijal oštećenja ozonskog omotača*	100-godišnji potencijal globalnog zagrijavanja
<i>Grupa I</i>			
CFC ₃	(CFC-11)	1.0	4,750
CF ₂ Cl ₂	(CFC-12)	1.0	10,900
C ₂ F ₃ Cl ₃	(CFC-113)	0.8	6,130
C ₂ F ₄ Cl ₂	(CFC-114)	1.0	10,000
C ₂ F ₅ Cl	(CFC-115)	0.6	7,370

Aneks C i Aneks F

Naredna tabela zamjenjuje tabelu za Grupu I u Aneksu C Protokola:

Grupa	Supstanca	Broj izomera	Potencijal oštećenja ozonskog omotača*	100-godišnji potencijal globalnog zagrijavanja***
<i>Grupa I</i>				
CHFCl ₂	(HCFC-21)**	1	0.04	151

CHF ₂ Cl	(HCFC-22)**	1	0.055	1810
CH ₂ FCI	(HCFC-31)	1	0.02	
C ₂ HFCl ₄	(HCFC-121)	2	0.01–0.04	
C ₂ HF ₂ Cl ₃	(HCFC-122)	3	0.02–0.08	
C ₂ HF ₃ Cl ₂	(HCFC-123)	3	0.02–0.06	77
CHCl ₂ CF ₃	(HCFC-123)**	-	0.02	
C ₂ HF ₄ Cl	(HCFC-124)	2	0.02–0.04	609
CHFClCF ₃	(HCFC-124)**	-	0.022	
C ₂ H ₂ FCI ₃	(HCFC-131)	3	0.007–0.05	
C ₂ H ₂ F ₂ Cl ₂	(HCFC-132)	4	0.008–0.05	
C ₂ H ₂ F ₃ Cl	(HCFC-133)	3	0.02–0.06	
C ₂ H ₃ FCI ₂	(HCFC-141)	3	0.005–0.07	
CH ₃ CFCl ₂	(HCFC-141b)**	-	0.11	725
C ₂ H ₃ F ₂ Cl	(HCFC-142)	3	0.008–0.07	
CH ₃ CF ₂ Cl	(HCFC-142b)**	-	0.065	2310
C ₂ H ₄ FCI	(HCFC-151)	2	0.003–0.005	
C ₃ HFCl ₆	(HCFC-221)	5	0.015–0.07	
C ₃ HF ₂ Cl ₅	(HCFC-222)	9	0.01–0.09	
C ₃ HF ₃ Cl ₄	(HCFC-223)	12	0.01–0.08	
C ₃ HF ₄ Cl ₃	(HCFC-224)	12	0.01–0.09	
C ₃ HF ₅ Cl ₂	(HCFC-225)	9	0.02–0.07	
CF ₃ CF ₂ CHCl ₂	(HCFC-225ca)**	-	0.025	122
CF ₂ ClCF ₂ CHClF	(HCFC-225cb)**	-	0.033	595
C ₃ HF ₆ Cl	(HCFC-226)	5	0.02–0.10	
C ₃ H ₂ FCI ₅	(HCFC-231)	9	0.05–0.09	
C ₃ H ₂ F ₂ Cl ₄	(HCFC-232)	16	0.008–0.10	
C ₃ H ₂ F ₃ Cl ₃	(HCFC-233)	18	0.007–0.23	
C ₃ H ₂ F ₄ Cl ₂	(HCFC-234)	16	0.01–0.28	
C ₃ H ₂ F ₅ Cl	(HCFC-235)	9	0.03–0.52	
C ₃ H ₃ FCI ₄	(HCFC-241)	12	0.004–0.09	
C ₃ H ₃ F ₂ Cl ₃	(HCFC-242)	18	0.005–0.13	
C ₃ H ₃ F ₃ Cl ₂	(HCFC-243)	18	0.007–0.12	
C ₃ H ₃ F ₄ Cl	(HCFC-244)	12	0.009–0.14	
C ₃ H ₄ FCI ₃	(HCFC-251)	12	0.001–0.01	
C ₃ H ₄ F ₂ Cl ₂	(HCFC-252)	16	0.005–0.04	
C ₃ H ₄ F ₃ Cl	(HCFC-253)	12	0.003–0.03	
C ₃ H ₅ FCI ₂	(HCFC-261)	9	0.002–0.02	
C ₃ H ₅ F ₂ Cl	(HCFC-262)	9	0.002–0.02	
C ₃ H ₆ FCI	(HCFC-271)	5	0.001–0.03	

* Kada je naznačen raspon ODP, za potrebe ovog Protokola uzima se najviša vrijednost u tom rasponu. ODP koje su navedene sa jednom vrijednošću utvrđene su iz obračuna na osnovu laboratorijskih mjerenja. One koje su navedene kao raspon su zasnovane na procjenama i manje su pouzdane. Raspon pripada jednoj izomerskoj grupi. Gornju vrijednost predstavlja procjena ODP izomera sa najvišim ODP; a niža vrijednost je procjena ODP izomera sa najnižim ODP.

** Utvrđuje komercijalno najodrživije supstance sa navedenim ODP vrijednostima koje se koriste za potrebe ovog Protokola.

*** Za supstance kod kojih nije naznačen GWP, primjenjuje se standardna vrijednost 0 dok se ne uključi vrijednost GWP na osnovu postupka predviđenog članom 2 stav 9 (a) (ii).

Sljedeći Aneks se dodaje Protokolu nakon Aneksa E:

“Aneks F: Kontrolisane supstance

Grupa	Supstanca	100-godišnji potencijal globalnog zagrijavanja
<i>Grupa I</i>		
CHF ₂ CHF ₂	HFC-134	1,100
CH ₂ FCF ₃	HFC-134a	1,430
CH ₂ FCHF ₂	HFC-143	353
CHF ₂ CH ₂ CF ₃	HFC-245fa	1,030
CF ₃ CH ₂ CF ₂ CH ₃	HFC-365mfc	794
CF ₃ CHF ₂ CF ₃	HFC-227ea	3,220
CH ₂ FCF ₂ CF ₃	HFC-236cb	1,340
CHF ₂ CHF ₂ CF ₃	HFC-236ea	1,370
CF ₃ CH ₂ CF ₃	HFC-236fa	9,810
CH ₂ FCF ₂ CHF ₂	HFC-245ca	693
CF ₃ CHFCHFCF ₂ CF ₃	HFC-43-10mee	1,640
CH ₂ F ₂	HFC-32	675
CHF ₂ CF ₃	HFC-125	3,500
CH ₃ CF ₃	HFC-143a	4,470
CH ₃ F	HFC-41	92
CH ₂ FCH ₂ F	HFC-152	53

CH ₃ CHF ₂	HFC-152a	124
Grupa II		
CHF ₃	HFC-23	14,800

Član II: Odnos sa Amandmanom iz 1999. godine

Nijedna država niti regionalna ekonomska grupacija ne može da deponuje instrument ratifikacije, prihvatanja ili odobravanja ili pristupanja ovom Amandmanu ukoliko prethodno ili istovremeno nije deponovan takav instrument na Amandman usvojen na 11. sastanku Strana održanom u Pekingu 3. decembra 1999. godine.

Član III: Odnos sa Okvirnom konvencijom Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama i njenim Protokolom iz Kjota

Ovaj Amandman nije predviđen da ima efekat izuzimanja fluorougļjovodonika iz obuhvata obaveza sadržanih u članovima 4 i 12 Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama ili čl. 2, 5, 7 i 10 njenog Protokola iz Kjota.

Član IV: Stupanje na snagu

1. Osim kako je navedeno u stavu 2 u nastavku, ovaj Amandman stupa na snagu 1. januara 2019. godine, pod uslovom da najmanje 20 instrumenata ratifikacije, prihvatanja ili odobravanja Amandmana bude deponovano od strane država ili regionalnih ekonomskih grupacija koje su Strane Montrealskog protokola o supstancama koje oštećuju ozonski omotač. U slučaju da do tog datuma ovaj uslov ne bude ispunjen, Amandman stupa na snagu devedesetog dana od datuma njegovog ispunjenja.
2. Izmjene člana 4 Protokola, Kontrola trgovinske razmjene sa zemljama koje nisu potpisnice ovog protokola, predviđene članom I ovog Amandmana stupaju na snagu 1. januara 2033. godine, pod uslovom da najmanje 70 instrumenata ratifikacije, prihvatanja ili odobravanja Amandmana bude deponovano od strane država ili regionalnih ekonomskih grupacija koje su Strane Montrealskog protokola o supstancama koje oštećuju ozonski omotač. U slučaju da do tog datuma ovaj uslov ne bude ispunjen, Amandman stupa na snagu devedesetog dana od datuma njegovog ispunjenja.
3. Za potrebe stavova 1 i 2 svaki takav instrument koji deponuje regionalna ekonomska grupacija neće se računati kao dodatak onima koje deponuju zemlje članice tih grupacija.
4. Poslije stupanja na snagu ovog Amandmana, kako je to predviđeno stavovima 1 i 2, on stupa na snagu za svaku drugu Stranu Protokola devedesetog dana od datuma njihovog deponovanja instrumenata ratifikacije, prihvatanja ili odobravanja.

XČlan V: Provizorna primjena

Svaka Strana može, u svakom trenutku prije nego što ovaj Amandman stupi na snagu, da objavi da će provizorno primjenjivati bilo koju od kontrolnih mjera predviđenih u članu 2J, te pripadajuće obaveze izvještavanja u članu 7, prije stupanja na snagu.

Član 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore - Međunarodni ugovori".

Broj: 27-2/18-2/4

EPA 603 XXVI

Podgorica, 28. decembar 2018. godine

Skupština Crne Gore 26. saziva

Predsjednik

Ivan Brajović, s.r.